



## Student Affairs

### Naa Khakhathi dzo Disendekaho nga zwa Mbeu ndi mini (GBV)?

Hu na thalutshedzo nnzhi dza GBV; naho zwo ralo, thalutshedzo ine ya tanganedzwa nga maanda lifhasini ndi "khakhathi dzo tou livhiswaho thwii kha muthu zwo disendeka nga mbeu kana KANA kana u fanyiswa nga mbeu (Ott, 2017). GBV i katela ndila iñwe na iñwe ya vhudifari na u tambudza zwine zwa vhanga:

- nyoho
- u huvhadza muvhili
- u vhaisa vhupfiwa
- musi muthu a tshi ita zwithu zwine a si zwi takalele
- lufu
- Khakhathi dzo disendekaho nga mbeu (GBV) dzi dovha dza katela zwiito zwa khakhathi zwine zwa itelwa vhafumakadzi, vhanna , vhatukana kana vhasidzana, zwo bveledzwa nga milayo ya matshilisano nga ha mishumo na vhudifari vhune ha lavhelelwa kha mbeu iñwe na iñwe. Zwi itea kanzhi kha vhushaka. Naho vhanna na vhatukana vha tshi īanea kha u tambudza na khakhathi, vhafumakadzi na vhasidzana tshifhinga tshinzhi vha kwamea zwinzhi zwi tshi itiswa nga u sa lingana ha maanda na tshiimo tsha matshilisano tshi re phasi tshe vha ñewa nga tshitshavha. Zwitaluli hezwi kanzhi zwi bveledza khethululo na u hanēlwa zwikhala kha masia o fhambanaho a vhutshilo.
- zwigwada zwo īawaho zwi katela:
- Vhafumakadzi na vhasidzana
- vhana
- vhaaluwa
- vhatu vhane vha tshila na vhuholefhalu
- lesbian, gay, bisexual, trans, queer/questioning, intersex, vhatu vha si na zwitaluli zwa mbeu (LGBTQA+) (Nkonyane, 2019)

### Ndila dza GBV

GBV i nga vha hone nga ndila nnzhi dzo fhambanaho. Hedzi ndi ndila nnzhi dzo doweleaho:

#### Muvhili

U rwa, u vhanda, u rwa nga feisi, u raha  
U fhisa  
U tshipa  
U tshinyadza ndaka ya vhune  
U hana ndondolo ya mutakālo na/ kana dzilafho ja u langula  
U kombetshedza khonani u shumisa zwidzidzivhadzi  
U shumisa zwitangu

#### Vhupfiwa

U vhidza nga dzina, u sema  
U vhona mulandu mufarisi kha tshiñwe na tshiñwe  
Vivho lo kalulaho  
U shushedza  
U shonisa  
U holedza  
U di khetha  
U īangula zwine mufarisi a khou ita na hune mufarisi aya  
U sala murahu

## Khakhathi dzo Disendekaho nga zwa Mbeu

### Zwiga zwa ngafhadzo ya GBV

Hedzi ndi tsumbo dzo doweleaho na ngafhadzo dza GBV, nga maanda kha vhushaka.

Naho zwo ralo, mutesvhe a u fheli, sa musi dziñwe ndila dza GGBV dzi tshi vhonalala dziñwe dzi si na zwiga zwine zwa vhonalala.

- Vivho lo kalulaho
- Vhune
- U sa humbulelwu
- U vha na mbiti
- Tshituhu kha zwifubo
- U tambudza nga u tou sema
- U langula nga maanda
- Vhutendatenda ha kale nga mishumo ya vhafumakadzi na vhanna kha vhushaka
- U kombetshedza zwa vhuzekani kana u sa dzhiela nthu vhafarisi vhavho u sa vha na dzangalelo la zwa vhuzekani
- U thithiswa kha maitele a u langula mbebo kana u hana u thonifha maitele o tendelaniwaho khao
- U vhona mulandu mupondwa kha zwiñwe na zwiñwe zwo khakheaho zwo bvelelaho
- U thithiswa kana u thivhela vhukoni ha mushumo ha mupondwa ha u shuma kana u dzhena tshikolo
- U langula masheleli othe
- U tambudza miñwe mīrādo ya muñu, vhana kana zwifubo
- U pomokwa ha mupondwa u amba na vhañwe kana u vha na vhuñama
- U langula zwine muñondwa a ambara na uri vha zwi itisa hani
- U nyadza mupondwa, hu nga vha e eñhe kana fhethu hu re na vhatu vhanzhi
- U shonisa mupondwa phanda ha vhatu
- U sema mupondwa mushumoni (NCADV, 2018)

# **Khakhathi dzo Disendekaho nga zwa Mbeu**

## **Ndila dza GBV**

GBV i nga vha hone nga ndila dzo fhambanaho. Hedzi ndi dzo doweleaho nga maanda:

### **Zwa vhudzekani**

- U kombetshedza mufarisi wau u ita zwa vhudzekani na vhañwe vhathu (u rengiselwa u tambudzelwa lwa vhudzekani)
- U kombetshedza u ita zwito zwa vhudzekani musi mupondwa a si khou dzhiela ntha tshothe kana a tshi khou ofha uri hai
- U huvhadža muvhili wa mufarisi musi vha tshi khou ita zwa vhudzekani
- U kombetshedza mufarisi u ita zwa vhudzekani hu si na tsireledzo/ u thithisa ndangulo ya mbebo

### **Thekhinołodzhi**

- U heka imeili ya mufarisi na akhaunthu dza vhune
- U shumisa żwileludzi kha luñgothendeleki u sedza hune vha vha hone, thingo na milaedza
- U sedza vhutumani nga kha nyandadzamafhungo ya matshilisano
- U ḥoda u diñha phasiwede ya mufarisi

### **Masheleni**

- U vhanga u huvhadza muvhili zwine zwa do thivhela muthu u ya mushumoni
- U hambekanya mufarisi mushumoni wawe
- U langula ndaka dza masheleni na u kona u vhea mufumakadzi kha gavhelo
- U tshinyadza tshikoro tsha khiredithi tsha mufarisi

## **Dzilafho nga murahu ha u kombetshedza zwa vhudzekani**

Nga murahu ha uri muñwe muthu a kombetshedza zwa vhudzekani, ndi zwa ndeme u wana dzilafho ja zwa mutakalo. POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PEP) ndi dzilafho ċine la netshedza vhathu vho ponyaho u kombetshedza zwa vhudzekani u fhungudza khaedu ya u kavhiwa nga HIV. Arali muñwe muthu o kombetshedza zwa vhudzekani tshiiimo tsha HIV tsha muñaleli tshi sa diñhei, muthu o ponyaho we a kombetshedza zwa vhudzekani u ilaxwa vhunga mu(vha)thaseli vho vha vhe na HIV+. Hezwi zwi do khwathisedza zwauri khonadzeo dzo dza u tsireledza dzo dzhielwa itwa u fhungudza khonadzeo ya u pfukisela HIV kha muthu o ponyaho u tambudzelwa zwa vhudzekani. Muthu muriwe na muñwe o kombetshedzwaho zwa vhudzekani u fanela u wana PEP. Hezwi zwi katela vhafumakadzi, vhanna na vhana, vhuvhili havho vhatukana na vhasidzana, vho vhigaho hu sa athu u fhela awara dza 72 vhe na HIV.

### **U wana PEP zwi na mbuelo dici tevhelaho:**

- U thivhela malwadze a zwa vhudzekani a phirela (STI), hu tshi katelwa HIV
- U thivhela kha u diñhala hu sa ḥodei zwo bveledzwa nga u tshipiwa
- U thivhela u wana Hepathisisi B
- U livhiswa kha ndondolo ya zwa mutakalo na matshilisano

### **Ndi ngafhi hune nda nga wana PEP?**

Vha do itwa ndingo dza HIV na u wana mafhungo na ngeletshedzo nga ha uri ndingo i amba mini. Vha do dovha vha wana ngeletshedzo nga murahu ha u wana mvelelo dza ndingo dza HIV. Mvelelo dzavho dici nga wanala hu sa athu u fhela miminete ya 30 nga murahu ha u ita ndingo KANA vha nga humbelwa uri vha vhuyele mvelelo dzavho, hune vha do newa siñataphekhe tsha mađuvha mararu tsha mushonga, urī vha thome u nwa.

### **Ndi dzilafho ċe ċine ja netshedza?**

Dzilafho ċi kha tshivhumbeo tsha philisi kha vhathu vha-hulwane na sirapu kha vhana. Mushonga hoyu u fanela u tou nwiwa sa zwe wa randelwa zwone, luhvili kana luraru nga duvha. Ndi lini hune dzilafho ja tea u nwiwa? ċi fanela u nwiwa nga u ḥavhanya, Fhedzi ċi fanela u nwiwa hu sa athu u fhela awara dza 72 (mađuvha 3) a u kombetshedza. Mushonga u fanela u nwiwa lwa mađuvha a 28.

Arali vha wanwa vhe phosethivi, mushonga u do mbo diimiswa. Vha do diñhadzwa nga ha zwiimiswa na vhathu v̄hane vha nga thūsa uri vha kone u tshila zwavhudi na uri nyimele yavho i dzule I tshi sedziwa. Arali vha lingiwa vha wanala vha si na, vha do wana dzilafho lothe. Arali vha tshi vhona zwauri zwi nga konda u vhuya ngā murahu ha madalo a u thoma, kha vha vhudze dokotela a vha fhe dzilafho lothe.

### **Naa dzilafho ċi na masiandaitwa?**

Hu nga vha na masiandaitwa, u fana na musi thoho i tshi rema, u neta, mapundu kha lukanda, u swela dangani na u tanza, zwine zwa alafhea. Ndi zwa ndeme nga MAAÑDA u sa pidza na mushonga na muthihi wo randel-waho, naho hu na masiandaitwa.

### **Ndi ngani zwo tea u nwa mushonga lwa mađuvha a 28?**

U fhungudza khohakhombo ya u vha na HIV, vha khou eletshedza u nwa mushonga mađuvha a 28. Vha do dovha vha ita diciñe ndingo dza KIV nga murahu ha v̄hege dza rathi, miñwedzi miraru na nga murahu ha miñwedzi ya rathi nga murahu ha u tshipiwa/vhudzekani ha u kombetshedza. Ndi zwa ndeme uri vhone vha wanuluse mvelelo dzashu dza ndingo ya HIV uri vha kone u diñha tshiiimo tshavho tsha HIV.



## Masiandaitwa a GBV

Masiandaitwa a ndeme a tshinyalelo idzi dza nqila idzi dza GBV dici katela:

- u lwala
- dzhenewo la muhumbulo, muvhili na vhupfiwa
- u dihwala muvhilini hu sa tödei
- malwadze a phirela a zwa vhudzekani, hu tshi katelwa na malwadze a HIV
- u divhulaha
- mutsiko
- u didzhiela fhasi
- lufu
- lengiswa pfunzoni kha ngudo dzavho
- u tutshela

## Ndi ngafhi hune vha nga ya u wana thuso

Vhathu vho ponyaho/ vhapondiwa kanzhi a vha ambi nga hazwo zwavho nga zwitisi two vhalaho, hu tshi katelwa u divhona mulandu, nyoho dza u dovha wa itwa zwenezwo, u sa tsha fulufhela maandalanga, khohakhombo/nyoho dza u dovha wa itwa mupondwa hafhu. Zwiito zwa GBV zwi humbuda u shoniswa na u vhonwa mulandu, u talulwa nga mirado ya tshitshavha, na u sa tanganedza nga tshitshavha na muta wa muthu o ponyaho/ mupondwa. U talulwa na u sa tanganedza hu nga naa musi muthu o ponyaho/mupondwa a tshi amba nga ha kana muvhigo nga ha tshiwo.

**Arali vhone vha mupondwa wa GBV, ndi zwa ndeme uri vha töde thuso na u wana thuso. Vha nga livhana na tshumelo dici tevhelaho:**

- Lutingo Iwa Thuso ya u Phelisa Khakhathi dzo Disendekaho nga zwa Mbeu: 0800 150 150 kana SMS: 32074 kana WhatsApp: 084 922 8808
- National crisis number: 086 132 2322
- Report neglect kana GBV ya nwana: 0861 4 CHILD (24453)
- SAPS: 08600 10111
- Childline: 08000 55 555
- Kha vha vhige GBV iñwe na iñwe ya vhana na vhabumakadzi kha Muhasho wa Mveledziso ya zwa Matshilisano kha 0800 220 250.

## Mbekanyamaitele na Milayo Afrika Tshipembe u Tsireledza tshirunzi tsha Pfanelo dza Vhathu

Phalamennde ya Afrika Tshipembe yo phasisa milayo u tsireledza pfanelo dza vhathu kha GBV. Kha vha vhale zwinzhi nga ha heyi milayo u divha pfanelo dzavho. Milayo heyi ndi:

- Mulayo wa Khakhathi dza zwa Miñani wa 1998
- Mulayo wa Vhana wa 2005
- Mulayo wa Ndondolo wa 1998
- Mulayo wa u Tutuwedza Ndinganelo na u Thivhela u sa Farwa nga nqila ya Vhudzi wa 2000
- Mulayo wa zwa Vhudzinyi (Milayo ya zwa Vhudzekani na Mulayo u Elanaho na Mafhundo eneyo)
- Mulayo wo Khwiniswaho wa 2007

(Phalamennde ya Riphabuliki ya Afrika Tshipembe ya, 2018)

## Mafhundo a zwa Mutshudeni Unisa

Ri netshedza tshumelo dza thikhedzo dici tevhelaho kha matshudeni, zwine zwa vha zwa tshidzumbe nga maanda: Ri netshedza tshumelo dza thikhedzo dici tevhelaho kha matshudeni, zwine zwa vha zwa tshidzumbe nga maanda:

- Ngeletshedzo dza Muthu nga muthu na Tshumelo dza u Livhisa
- Tshumelo dza Ngeletshedzo ya Tshigwada
- Tshumelo dza Ngeletshedzo dza Vhafarisi na Mutu
- Tshumelo dza Thikhedzo dza u Didzhenisa ha Tshitshavha
- U dzhenelela na Mafulo a u Maandafhadza
- Tshumelo dza Mutakalo na Vhuvha ha vhudi, Thikhedzo dza Vhañwe nga iwe dza Pfunzo na pulatifomo ya neti-weke dza matshilisano
- Vha humbelwa uri vha tevhele Facebook yashu kha: Unisa Student
- Thodisiso kha sia ja GBV

## Bugu dzo Shumiswaho

The National Coalition Against Domestic Violence (NCADV). (2018). Signs of Abuse. Retrieved from: <https://ncadv.org/signs-of-abuse>

Nkonyane, B. (2019). What is gender-based violence? University of Pretoria. Retrieved from: <https://www.up.ac.za/speakoutup/article/2390196/what-is-gender-based-violence>

Ott, M. (2017). Series: What Does That Mean? Gender-based Violence. Women for Women. Retrieved from: <https://www.womenforwomen.org/blogs/series-what-does-mean-gender-based-violence>

Women Against Abuse. (2019). Types of abuse. Retrieved from: <https://www.womenagainstabuse.org/education-resources/learn-about-abuse/types-of-domestic-violence>